Uputstvo za podnošenje prijava na

KONKURS

za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori

1. Registrujte svoj nalog na platformi inovacije.gov.me

	@e ☆ 👩 🗗 🖛 🕹)
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	
Dobro došli na portal e-Inovacije	de the de
	Pristup portalu
Portal e invoccije predstavlja selsem za podrošenja elektronskih zahljeva. Ovdje možele podmjeli zahljeve koji se bitu Direktorala za neučnostraživačku djelatnost i Direktorala za invoacije i pametnu spocejalizaciju.	.Q. Unesite korisnicko ime
	۰ ا
Korišćenje portala	Zaboravili ste lozini u II zakljucali nalog? Resoluție preio emal-a.
Za koriščenje ovh usluge potrebno je napravili korisnički nalog. Evidentirate JMBG, ime, prezime, adresu, telefon i validnu email adresu. Ukoliko nemate korisnički natori odražno in da se norstnunite	Prijava
Više detalja na vojtu Ministarstva provjete, nauke i inovacije.	Nemate korisnicki nalog? Registrujte se.
	REGISTAR INOVATION

2. Nakon otvaranja naloga i prijavljvanja, potrebno je da izaberete tab Direktorat za naučnoistraživačku djelatnost

← → Ø @ thtps://novadje.gov.me/ords///p=1111:1:10392988899453::::	* 8 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	😭 Preuzimile uputatvo za ontine podračeljevje zahljeva 🗿 logoveni korisnit: veljko radovi
Dobrodošli na Portal za online podnošenje zahtjeva	
Disektional za biovacije i pamešnu spocijalizacija Hiltera na tarkna protupina estre unitejena Dorbaje za izvencije	Deelsond za rouzino aktubioactu rijetakova Albem ta tarko prolopela entre uniquenzi Deelsondo za rouzino aktubioactu rijetakova
	\sum
🗯 🔎 🖄 🧰 💼 🙍 🕺 🧕 🖬 🏟	

3. Klikom na tab Direktorat za naučno-istraživačku djelatnosti, otvara se slijedeći meni, gdje je potrebno da izaberete tab: Unos zahtjeva za konkurse podrške naučno-istraživačkoj djelatnosti



4. Otvara se slijedeći meni

C Bl = https://novacledowneroid	ay/rp=11124:103929666994553403124_PR0547E1#C1			······································
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovac	ija		🔓 Preuzmite uputstvo za	online podrođenje zahljeve 🌘 logovani korisnic 👘 🗸 🗸
Novi zahtjev za programske linije podrške r	naucnoistraživackoj djelatnosti, više detalja na sajitu Ministarstva,	prosvjete, nauke i inovacija		← Wali se na pacetnu stranicu
¹¹¹ Ukoliko podnoste zahtjev za programske linje: PODRŠKA INOVACIJA 2024 ¹ potrebno je da prvo izaberelo programsku li	INOVATIVNIM PROGRAMIMA U OKVIRU FESTIVALA "DANI NAUKE I INOVACUA 2 Inju i nekon loga uponle slobodnim unocom podeble o podrosocu zatljeval	024" II SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROMOCIJE NAUKE U OKVIRU FESTIVALA "DANI NAUKE	Kontzid telefi 5569664	an *
Datum pocetka rada na zahtjevu 02.10.2024	Status zahijeva U izradi		Email podnor	licca *
PIR/JMRG potnosioca *	Naziv poźnosłoca *		Jmbg podno	lioca *
JMBG odgovornog lice +	ime i prezime odgovornog lice *			
Unesite JMBG odg. lica			Nazir poeto	iica •
Djelatnost preduzeca			V Odustani	Kreiraj 👫
Opitina	Oblik organizovanja	Broj u Registru subjekata inovacine djelatnosti		
Programska linija za koju se zahtjev podposj *				
			¥	
		Preuzmite neoshodnu dokumentaciju	ela -	

5. Unesite JMBG

Ministarstvo prosvjete, nauke	i inovacija		📮 Preuzmite uputstvo za oniine podnošenje zahtjava	Q logovani k
Novi zahtjev za programske linije	podrške naucnoistraživackoj djelatnosti, više detalja na	a sajtu Ministarstva prosvjoto, nauko i Inovacija		← Walts
"" Ukoliko podnosite zahtjev ze programske Inije INOVACUA 2024" potrebno je da prvo izaberete p	PODRŠKA INOVATIVNIM PROGRAMMA U OKVIRU FESTIVALA "DA rogramsku linju i nakon toga upunite slobodnim unosom podatke o podr	NI NAUKE I NOVACUA 2021" II SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROMOCIJE NAUKE U OKVIRU FESTIVALA, DANI NAUK 100902 zahlave!	E / Kontakt telefon * 5569654	
Datum pocetka rada na zahtjevu 02.10.2024		Status zahtjeva U izradi	Email podnasioca *	
PIBUMBG podnosioca	Naziv podnosioca *		Jmbg podnosisca *	
JNBG odgovornog lica *	Ime i prezime odgovornog lica *		Naziv podnosloca •	
Djelatnost preduzeca				
			Odustani	
Opština	Oblik organizovanja	Broj u Registru subjekata inovacine djolatnosti		
Programska linija za koju se zahljev podnosi +				
		Presamile neoshodnu dokumentac	v iu زغ	

6. Vaši podaci se povlače automatski nakon unosa JMBG (1).

E → C G 😫 https://novacje.gov.me	/ords/f7p=111:24:10392988899453::NC	2:P24_PROSVJETA:1			∞ ☆	o छ। = ± 🥪
Ministarstvo prosvjete, nauke i inov	/acija			[] PH	suzrste uputiteo za osilne podsolenje zahtjeva	O logovani kontenik:
Novi zahtjev za programske linije podrši	ke naucnoistraživackoj djelatnosti,	više detalja na sojtu Ministorstvo,	prosvjete, nauke i inovacija			← Viati se na pozethu stranicu
*** Ukolko podnoste zahtev za programske knje: PODR: IVOVACUA 2024" potrebno je do prio izabelot program	ŠKA INOVATIVNIU PROBRAMIMA U OKVIR sku itelju i nakon toga upunitu slobodnim unsu	U FESTIVALA "DANI NALIKE I INDVACUA 2 sm polatka o podcoslocu zahljava!	1024" IN SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROMOCUE NAUKE U OKVIRU FES	ITIVALA "DANI NAUKE I	Kontakt telefon *	
Datum pocetika rada na zahtjevu 02.10.2024		Status zahtjeva U izradi			Email podnosioca *	
PIRUMEG podnosloca *	Naziv podnosloca *	1.			Jmbg pednosloca *	
IMBG edgovorneg lica *	Ime i prezime odgovornog lica *				Naziv podnosloca *	
Djølatmost preduzeca						
Opátine	Oblik organizovanja		Broj u Registru subjekate inovacine djelatnosti	×.	Odustani	3. Kostraj 😭
Programsko linije za koja se zahtjev podnosi *						
Kankurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istr	uživanja u Cimej Glofi			2 ~		
			Preuzmite neo	ihodru dokumentaciju 🕁		
0 🕫 👩 🗖 🛱 👩	1R 👩 🖬 💰 - 1					

Na padajućem meniju izaberite Konkurs za dodjelu stipendija (2). Nakon toga kliknite na Kreiraj (3).

7. Otvara se slijedeći prikaz

Zahtjev br. 214	Ažurraj zahtjev 🖉	Kontrolne provjere Podnesi zahljev 🕒	← Vrati se na pocetnu stranicu
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanj u Crnoj Gori		Priložena dokumentacija Log promjena statusa Obavezna dokumentacija uz zahtjev br. 214 zahtjeva br. 214
Broj u Registru		Nije odrađjena automatika protjera zanijeva. Podnesite zahtjev u Ministarstvo nauke i takon kolika	Dodaj novi dokument 🚳
ljelatnost		provjere.	Nema priloženih dokumenata.
Status zahljeva	U izradi		(Ovdje se nalaze sva priložena dokumenta uz zahtjev.)
Datum zahtjeva	02.10.2024		
IB/JMBG/Isprava			
pština			
idgovorno lice			
MBG Odg. lica			
aziv podnosioca			
MBG podnosloca			
mail podnosioca			

8. Klikom na tab Obavezna dokumentacija, možete vidjeti koja je dokumetacija potrebna u preuzeti definisane obrasce. Ukoliko je dokument obavezan, morate ga dodati. Kao dokumenta koja nisu obavezna, imate Konkurs i Odluku univerziteta, koja se dodaje ukoliko postoji.

Ministarstvo pro	svjete, nauke i inovacija				[^b] Preuzmite uputstvo za	online podnošenje zahl	jeva 👩 logovani korisnik	
Zahtjev br. 214	Aburraj zatijev 🔗	Kontro	lne provjere	Podnesi zahtjev 🎒	← Vrail se na pocetnu stranicu			
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori				Priložena dokumentacija Log promjena statusa uz zahtjev br. 214 zahtjeva br. 214	okumentacija	\leq	
Broj u Registru	•		Nije odradjena automatska provjera Podnesite zahtjev u Ministarstvo tehnološkog razvnja da bi se izvršile	a zahtjeva. nauke i kontrolne	Dokument	Faza	Da li je obavezan uz zahtjev?	Dokument
Djelatnost			provjere.	- Monte Connec	Prijavni obrazac	Faza - 1 (Prijava)	Da	Preuzimanje
Status zahtjeva	U izradi				Finansijski plan	Faza - 1 (Prijava)	Da	Preuzimanje
Datum zahtjeva	02.10.2024				Biografije kandidata, mentoralstudentata u Europass formatu na engleskom jeziku	Faza - 1 (Prijava)	Da	
PIB/JMBG/Isprava					Motivacioo pismo na engleskom jeziku	Faza - 1 (Prijava)	Da	
					Pismo preporuke mentora na engleskom jeziku	Faza - 1 (Prijava)	Da	
Opština					Potvrda o planiranom istraživackom boravku ili Pozivno pismo	Faza - 1 (Prijava)	Da	
Odgovorno lice					Diplome (ill ovjerene kopije) sa suplementima za stecenih 300 ETSC	Faza - 1 (Prijava)	Da	
JMBG Odg. lica					Potvrda da je kandidat redovan student na doktorskim studijama u Crnoj Gori	Faza - 1 (Prijava)	Da	
Naziv podnosioca					Potvrda da je kandidat u radnom odnosu ili Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ako je lice nezaposleno	Faza - 1 (Prijava)	Da	
Email podposioca					Licna karta kandidata (obje strane)	Faza - 1 (Prijava)	Da	
Br. tel. podnosioca					Konkurs	Faza - 3 (Odobrenje)	Ne	Preuzimanje
					Odluka univerziteta o imenovanju mentoralke (ukoliko postoji)	Faza - 1 (Prijava)	Ne	
					(imate link "Dokument" za preuzimanje potrebne dokumentacije	za podnošenje zal	ntjeva)	1 - 12

9. Dokumenta prilažete klikom na tab Priložena dokumenta uz zahtjev broj xxxx, a zatim klikom na Dodaj novi dokument:

Ministarstvo pr	rosvjete, nauke i inovacija				Preuzmite uputstvo za online podnošenje zahtjeva
Zahtjev br. 214		Ažuriraj zahtjev 🕑	Kontrolne provjere	Podnesi zahtjev 🕒	← Vtati se na pocetnu stranicu
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija iz u Crnoj Gori	vrsnosti za doktorska istraživanja	with a dealer of the second	he annulase achainne	Priložena dokumentacija uz zahtjev br. 214 rahjava br. 214 Obavezna dokumentacija
Broj u Registru	-		Podnesite zahtjev u M tahnoložkog zamuja da h	inistarstvo nauke i	Dodaj novi dokument 🕎
Djelatnost			tennoioskog razvoja da p provje	re.	Nema priloženih ovi menata.
Status zahtjeva	U izradi				(Ovdje se mlaze sva priložena dokumenta uz zahtjev.)
Datum zahtjeva	02.10.2024				
PIB/JMBG/Isprava					
Opština					
Odgovorno lice					
JMBG Odg. lica					
Naziv podnosioca					
JMBG podnosioca					
Email podnosioca					
Br. tel. podnosioca					

Zahtjev br. 214	Ažuniaj zahtjev 🖉	Kontrolne provjere Podresi zahtjev 🕑	Vital se na pocetru stranicu
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanji u Crnoj Gori	a Nie de line esterat le recime dation	uz zahljev br 214 zahljeva br 214
iroj u Registru		Podnesite zahtjev u Ministarstvo nauke i tabnokilne zahtjev u Ministarstvo nauke i tabnokilne zavnis de bi sa izvešile kontrolas	Dadaj novi dokument 📎
jelatnost		Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev	(x)
tatus zahtjeva	U Izradi		na dokumenta uz zahljev.)
latum zahtjeva	02.10.2024	Izaberite dokument koji prilažete	v
IB/JMBG/Isprava			
		Dokument * Choose file	17
Opština			
Odgovorno lice		Napomena uz dokument	
MBG Odg. lica			
laziv podnosioca		**** Priložena dokumenta iz faze I se jedino mogu brisati, ukoliko je status zaht	tjeva u izradi.
IMBG podnosioca			
mail podnosioca		Odustan	Dodg 📎
Br. tel, podnosioca			

10. Klikom na dugme Dodaj novi dokument, otvara se slijedeći prikaz:

11. Dokumenta prilažete klikom na padajući meni:

Programma inigi Kontracto dollario statusta dollario statusta bargeri status zarilegia Production dollario statusta programma la inigi status zarilegia Production dollario status zarilegia Production dollarin status zarilegia </th <th></th> <th>Ažurinų zahtjev 🕑</th> <th>Kontrolne provjere Podnis zahov 🖱</th> <th>€ Viat se na positnu strancu</th>		Ažurinų zahtjev 🕑	Kontrolne provjere Podnis zahov 🖱	€ Viat se na positnu strancu
Independent Despective Dependent Despective Despective Despective Despective <th>inija</th> <th>Konkurs za dodjela stipendija izvrsnosli za doktorska istraživanja u Critoj Gori</th> <th>Mir. da Barrana da andara da ante</th> <th>Priložena dokumentacija Log promjena statusa. Obavezna dokumentacija uz zahtjev br. 214 zahtjeva br. 214</th>	inija	Konkurs za dodjela stipendija izvrsnosli za doktorska istraživanja u Critoj Gori	Mir. da Barrana da andara da ante	Priložena dokumentacija Log promjena statusa. Obavezna dokumentacija uz zahtjev br. 214 zahtjeva br. 214
peartost Chavezna dokumenta, ja koja so prilažo uz zatejov savar zatejova dokumenta uz zatejov contrat uz z	nu		Podnesite zahtjevu Ministarstvo nauke i	Dodaj novi dokument 🌒
Status District Output field Status District District <thdistrict< th=""> District District</thdistrict<>			havezna dokumentacija koja se pojaže uz zahtjev	·
atum zatijeva 02.10.2024 uzerost je producu. BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERINGE BRAMBERING BRAMBERI	va	Ularadi	Starozna dokumonacija koja so prinzo uz zanijev	na dokumenta uz zahljev.)
HsUdestrippine plana	va	02.10.2024	Industrie doisance/ init minister.	
Priprior detacts: files 1) (Dokument jr obsects) Spina Montacio pinon an englekam jelia (Bas 1) (Dokument jr obsects) spina Prior pripriod-metoda ce an englekam jelia (Bas 1) (Dokument jr obsects) spina Prior pripriod-metoda ce an englekam jelia (Bas 1) (Dokument jr obsects) Bill Odo, Isa Prior de option-metoda ce and prior prior Spin 1) (Dokument jr obsects) Biblio Odo, Isa Dopont (I obsects) a suprimenting a takent NO (15% (Eas 1) (Dokument jr obsects)) Biblio Odo, Isa Dopont (I obsects) (Dokument jr obsects) Biblio Odo, Isa Dopont (I obsects) (Dokument jr obsects) Biblio Odo, Isa Dopont (I obsects) (Dokument jr obsects) Biblio Odo, Isa Dopont (I obsects) (Dokument jr obsects) Biblio Odo, Isa Biblio Odo, Isa	orava			×
Pipero dotass (20 as 1) (Oxfumer () exberces) Morizada coliman a emplexica (as 1) (Oxfumer () exberces) Additional () expension (as 1) (Oxfumer () exberces) Additional () (as 1) (Oxfumer () exberces) Additional () (as 1) (Oxfumer () exberces) Additional () (as 1) ((as 1)	1000			
pina Metriados pinos as englisikam piciu (24 st.) [Dokument je dokvana) ognumo (22 - Pinos pinos de metrica se anglisikam piciu (24 st.) [Dokument je dokvana) Petriadis pinos metriadis englisikam (24 st.) [Dokument je dokvana) Petriadis pinos metriadis englisikam (24 st.) [Dokument je dokvana) Biologis (24 st.) [Dokument je dokvana) Englisikam (24 st.) [Dokument je dokvana) Englisikam (24 st.) [Dokument je dokvana)			Prijavni obrazac (Faza 1) (Dokument je obavezan)	
Sphomo IKE Photo prepoule mentios an engleskom josta (Sas 1) (Oskumert je obvezni) Photo prepoule mentios an engleskom josta (Sas 1) (Oskumert je obvezni) BIS Odg Ika Diplome (iii ovjeme kopija s supiementima za stacenh 300 EISC (Faz 1) (Dokumert je obvezni) (Lica kark kaddas, obje stravje (Sas 1) (Oskumert je obvezni) Eico kark kaddas, obje stravje fas 1) (Oskumert je obvezni)			Motivacioo pismo na engleskom jeziku (Faza 1) (Dokument je obavezan)	
190 dogi, Ika 190 dogi, Ika 201 Delpreta (z legenera ling) za jezenerativa za terzenera (Zesta 1) (Zesterenera) 201 Delpreta (Zesta 1)	te		Pismo preporuke mentora na engleskom jeziku (Faza 1) (Dokument je oba	
Dotone (di ovjerene lopuja s pujementrna za steceni 200 ESS 1) (Dotument je obvezan) ziv podhosloga Biogodine doje stano (Amdidu – obje stano) (Fasa 1) (Dotument je obvezan) Biogodine Handidu – meterskolarka ze truspeka naroda ra endekalom jezika (Sasa 1) (Colument je obvezan)	~		Potvrda o planiranom istraživackom boravku ili Pozivno pismo (Faza 1) (Do	okument je obavezan)
zzr podnosloca Ucena karta sandidata (oseje stranoj de san 1). Uokumenti je obavezan) Biografije kandidata (oseje stranoj de san 1). Uokumenti je obavezan)	ua.		Diplome (ili ovjerene kopije) sa suplementima za stecenih 300 ETSC (Faza	1) (Dokument je obavezan)
Biografije kandidata, mentora/studentata u Europass formatu na engleskom jeziku (kaza 1) (Dokument je obavezan	ioca		Licna karta kandidata (obje strane) (Faza 1) (Dokument je obavezan)	
VBI3 podresioca	sioca		Biografije kandidata, mentora/studentata u Europass formatu na englesko	om jeziku (Haza 1) (Dokument je obavezan)
Horida da je kandast redovan student na doctorskih studjana u Cing Goli (sza 1) (Documencje odovezan) našl optinskica	lioca		Potvida da je kandidat redovan student na doktorskim studijama u Crnoj -	Goli (Faza 1) (Dokument je obavezan)
Uduka univerziteta dimenoranju menutraka (ukoko postoji (sali i) Udukment nje odarezan)			Odicka univerziteta o imenovanju mentorajke (ukoliko postoji) (raza i) (j.	Dokument nije obavezanj
tel: podnosoca Potrta da je eriora u halitori o unos mi ovjerenje zaroba za zaposjevanje sko je ice nezaposlem (naza i) (dokument je oberezah)	sioca		Formula da je candidat u fadnom odnosti in ovjetenje zavoda za zaposjav	varge ako je ince nezaposieno (naza i) (bokument je obavezan)

- 1. Izaberite dokument koji dodajete
- 2. Dodajte dokument sa vašeg računara
- 3. Kliknite Dodaj

Programska linja Konkurs za dodjelu stjendija izvisnosti za doktorska istraživanja u Cringi Gori Priozema dokumentacija Dog promjena status Nje dodjela astimu statu je provjena status Doberota statijeru Militer dokument na kola i tekološko za provjena statu straživanja Priozema dokumentacija Dog promjena status zatjeva bri zatjeva	a Obavezna dokumentacija rz zahljev.)
Broj u Registru Nije odračjena zahljev. Njiže dračjena zahljev. Njižev zahljava za brijev. Njižev zahljava za brijev. Njižev za brijev. Dota novi daumet © Djelatnost Polavozna dokumentacija koja se prilažo uz zahljev. Dota novi daumet © Statu zahljeva Uzrzeti Obavozna dokumentacija koja se prilažo uz zahljev. na dokumenta u brijeva na brijeva	ız zəhtjev.)
Djelatnost Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjov Roja do u zahtjov Roja dokumentacija koja se prilaže uz zahtjov Roja dokumenta u prilaže uz zahtjov Roja dokument	ız zahtjev.)
Status zahljeva Utrzeli ma dokumenta u laberla doumenta ju laberla doumenta je prade u kampi. ma dokumenta u laberla doumenta u	uz zahtjev.)
Datum zahjeva 02.10.2024 Isaberte dolumert toj prilates.	
Prijavni obrazac (Faza 1) (Dokument je obavezan)	
PIB/JMBG/tsprava	
Doumet*	
Opšina 2 trvo_rnjum donazić za dogljeu stipenoja za doktorika istrazivanja za izvirnost.dock UZ	
Odgovorno lice Napomena uz dokument	
JMBG Odg. lica	
Nazv podnosloca **** Priložena dokumenta iz faze I se jedino mogu brisati, ukoliko je status zahtjeva u izradi.	
JMBG podnosloca	
Email podnosioca Odustani S Dodg 🕥	
Br. tel. podnosloca	

12. Nakon dodavanja dokumenta, dobićete slijedeći prikaz. Izmjenu dokumenta možete izvršiti pritiskom na olovku pored dokumenta. Dokumenta možete mjenjati samo dok je status zahtjeva " U izradi".

< → C @ #	https://inovacije.gov.me/ords/f?p=111:29:1039	2988899453::NO:RP,29:P	29_ID:214&success_msg=U2FjdXZh	bmUgc3UgcHJvbWplbmUgbm	EgcHJpbG-0	eZW5pbS8	3kb2t1bWVudGl	tYS4~/03YNGMXVHNvij1iQ08gQ8DQKXhVf3WcXGWFW-N	Ru 🖈 🧧 🖸	} 🕶 🥪
Ministarstvo pro	osvjete, nauke i inovacija							Sacuvane su promjene na	a priloženim dok	umentima.
Zahtjev br. 214		Ažuriraj zahtjev 🖉	Kontrolne provjere	Podnesi zah	tjev 🜔	← Vrati	se na pocetnu stra	anicu		
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za u Crnoi Gori	doktorska istraživanja				Priložen uz z	a dokumentacija ahtjev br. 214	a Log promjena statusa Obavezna dokumentacija zahtjeva br. 214		
Broj u Registru	-		Nije odradjena auto Podnesite zahtje	omatska provjera zahtjeva. v u Ministarstvo nauke i		Doda	ij novi dokument 🄇	3		
Djelatnost			tehnološkog razvoja F	ı da bi se izvršile kontrolne vrovjere.			Dokument	Naziv dokumenta	Preuzimanje dokumenta	Napomena
Status zahtjeva	U izradi					1	Prijavni	2. ENG Prijavni obrazac za dodielu stipendija za doktorska		
Datum zahtjeva	02.10.2024						obrazac	istrazivanja za izvrsnost.docx	Preuzimanje	
PIB/JMBG/Isprava						ៃវ	•			1 - 1
						(Ove	lje se nalaze sva	a priložena dokumenta uz zahtjev.)		
Opština										
Odgovorno lice										
JMBG Odg. lica										
Naziv podnosioca										
JMBG podnosioca										
Email podnosioca										
Br. tel. podnosioca										

13. Nakon što dodate sva potrebna(obavezna) dokumenta, potrebno je da kliknete na "Podnesi zahtjev". Sistem neće dozvoliti podnošenje zahtjeva ukoliko niste priložili sva potrebna dokumenta.

Zahtjev br. 214		Kontrolne provjere Podresi zatrjev 🕑							
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori	\land	Prilože uz :	na dokumentacija Log promjena statusa zahtjev br. 214 zahtjeva br. 214	Obavezna dokumentacija				
Broj u Registru	-	Nije odradjena automatska provjera zahtjeva. Podnesite zahtjev u Ministarstvo nauke i	Dod	Dodaj novi dokument 🛞					
Djelatnost		tehnološkog razvoja da bi se izvršile kontrolne provjere.		Dokument	Naziv dokumenta	Preuzimanje dokumenta	Napomena		
Status zahtjeva	U izradi				0.510.51				
Datum zahtjeva	02.10.2024		2	Prijavni obrazac	 ENG_Phavni oorazaciza oogelu stipendija za doktorska istrazivanja za izvrsnost.docx 	Preuzimanje	•		
PIB/JMBG/Isprava			×	Motivacioo pismo na engleskom jeziku	1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx	Preuzimanje			
Opština			1	Pismo preporuke mentora na engleskom jeziku	1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u	Preuzimanje			
Odgovorno lice					CG.dbCx				
JMBG Odg. lica			2	Potvrda o planiranom istraživackom boravku B Pozivno pismo	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje			
JMBG podnosioca			1	Diplome (ili ovjerene kopije) sa suplementima za stecenih 300 ETSC	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje			
Email podnosioca					3. Finansijski plan stipendije				
Br. tel. podnosioca			×	Finansijski plan	izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.xlsx	Preuzimanje	-		
			Z	Biografije kandidata, mentora/studentata u Europass formatu na engleskom jeziku	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje			
			Z	Potvrda da je kandidat redovan student na doktorskim studijama u Crnoj Gori	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje			
			Z	Licna karta kandidata (obje strane)	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje			
			1	Potvrda da je kandidat u radnom odnosu ili	1. Konkurs za dodjelu stipendija				

14. Status vašeg zahtjeva je promijenjen u podnešen, o čemu dobivate automatsko obavještenje na mejl koji ste ostavili prilikom registracije. Za svaku promjenu statusa vašeg zahtjeva, takođe dobivate automatsko obavještenje (potrebna dopuna, proslijeđen komisiji, odobren, odbijen).

Zahtjev br. 214		Kontrolne provjere	← Vrati se na pocetnu stranicu					
Programska linija	Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori		Prilože uz a	Jkumentacija Log promjena statusa Obavezna dokumentacija av br. 214 zahtjeva br. 214				
Broj u Registru	-	Ko OK- Priložena dokumentacija pe u skladu sa obavezno dokumentacija na odabranu programsku liniju!		Dokument	Naziv dokumenta	Preuzimanje dokumenta	Napomena	
Djelatnost Status zahtjeva	Podnešen		1	Prijavni obrazac	 ENG_Prijavni obrazac za dodjelu stipendija za doktorska istrazivanja za izveranet doce 	Preuzimanje		
Datum zahtjeva	02.10.2024		1	Motivacioo pismo na engleskom jeziku	1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u	Preuzimanje		
			1	Pismo preporuke mentora na engleskom	CG.docx 1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u	Preuzimanje		
Opština Odgovorno lice				Potvrda o planiranom istraživackom boravku	CG.docx 1. Konkurs za dodjelu stipendija invrseeti za dektorija intrazivanja u	Breating		
JMBG Odg. lica				ili Pozivno pismo	CG.docx	Preuzimanje		
Naziv podnosioca			1	Diplome (ili ovjerene kopije) sa suplementima za stecenih 300 ETSC	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje	•	
Email podnosloca			ø	Finansijski plan	 Finansijski plan stipendije izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.xlisx 	Preuzimanje	-	
Br. tel. podnosloca			2	Biografije kandidata, mentora/studentata u Europass formatu na engleskom jeziku	 Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx 	Preuzimanje		
			×	Potvrda da je kandidat redovan student na doktorskim studijama u Crnoj Gori	1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx	Preuzimanje		
			Z	Licna karta kandidata (obje strane)	1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx	Preuzimanje		
			1	Potvrda da je kandidat u radnom odnosu ili Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ako je lice nezaposleno	1. Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istrazivanja u CG.docx	Preuzimanje		